

Go ithuta Molaotheo wa Repabliki ya Afrika Borwa (1996)

Molaotheo wa Afrika Borwa o swere melao ya maemo a godimo a naga ya Afrika Borwa. Melao ye e godimo ka maemo, go feta a mopresidente, a godimo ga dikgorotshoko tša godimo gape a ka godimo ga a mmušo.

Melao ye e lego Molaotheong wa naga, e hlaloša ka mokgwa wo batho ba swanetšego go swarana ka gona, gape le gore ba na le ditokelo dife le maikarabelo afe kgahlanong le batho ba bangwe. Molaotheo wa naga o swanetše go re šireletša ka moka gona bjale, o be o tle o šireletše bana ba rena ka moso.

Re se lebale mo re tšwago.

Re se ke ra bušeletša diphošo tša moo re tšwago.

Molaotheo wa rena o re thuša go akanya le go aga bokamoso bjo bokaone bja rena ka moka.

Rena, batho ba Afrika Borwa;

Re elelwa ditlhokatoka tša rena tša maloba;

Re hlompha bao ba ilego ba hlokofoletšwa toka le tokologo nageng ya gaborena;

Re hlompha bao ba ilego ba katanela go aga le go hlabolla naga ya gaborena; ebile

Re dumela gore Afrika Borwa ke ya batho bohle ba ba dulago go yona;

re le ngata e tee le ge re fapana ka ditšo.

Ka fao, ka baemedi ba rena bao ba kgethilwego ntle le kgapeletšo, re amogela molaotheo wo bjalo ka molaomogolo wa Repabliki gore re tlo—

Fodiša diphapano tša kgale mme re bope setšhaba seo se theilwego godimo ga dikelo tša temokrasi, toka setšhabeng le ditokelomotheo tša batho;

Aga motheo wa setšhaba se se lokologilego sa temokrasi moo mmušo o theilwego godimo ga thato ya batho gomme moagi yo mongwe le yo mongwe a šireleditšwego ke molao;

Kaonafatša khwalithi ya bophelo bja baagi ka moka le go lokolla bomakgoni bja motho yo mongwe le yo mongwe; le go

Aga Afrika Borwa ye e kopanego ya temokrasi yeo e ka kgonago go tšea maemo a yona a maswanedi bjalo ka setšhaba se se ikemetšego ka noši ditšhabeng tša lefase ka bophara.

Nyaka ditokelo tša gago bjalo ka Moafrika Borwa gomme o be le maikarabelo a go šireletša ditokelo tša ba bangwe.

Tseba molao wa ditokelo tša gago le Molao wa Maikarabelo.

*E ke Morena a ka boloka setšhaba sa gešo.
Nkosi Sikelel' iAfrika. Morena boloka setšhaba sa heso.
God seën Suid-Afrika. God bless South Africa.
Mudzimu fhatutshedza Afurika. Hosi katekisa Afrika.*

ISBN 978-1-4315-0130-4




**MATHEMATICS IN SEPEDI
GRADE 1 – BOOK 2
TERMS 3 & 4
ISBN 978-1-4315-0130-4
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.
14th Edition**



DIPALO KA SEPEDI – Mphato wa 1 Puku ya 2

ISBN 978-1-4315-0130-4



E boeleditšwe ebile e sepelelana le CAPS

Mphato wa 1

Leina: _____ Phapoši: _____



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**DIPALO
KA SEPEDI**

Puku ya 2
Kotara ya
3 & 4

Diteng

Diteng	Hlogo	Letlakala
65	Kwešiša nomoro ye: 11	2
66	Kwešiša nomoro ye: 12	4
67	Kwešiša nomoro ye: 13	6
68	Kwešiša nomoro ye: 14	8
69	Kwešiša nomoro ye: 15	10
70	Go hlakantšha go fihla go 20 – Go bala go tšwela pele	12
71	Go hlakantšha – go oketša le go fokotša dinomoro go fihla go 10	14
72	Go hlakantšha – go oketša le go fokotša dinomoro go fihla go 20	16
73	Go hlakantšha le go ntšha – go oketša le go fokotša dinomoro	18
74	Botelele	20
75	Tšhelete le tšhentšhi	22
76	Tšhelete le tšhentšhi	24
77	Tšhelete: Go hlakantšha le go ntšha	26
78	Difiwa	28
79	Difiwa le nako	30
80	Dihlopha tša di-5 go fihla go 15	32
81	Di-5: go hlakantšha mo go boeletšwago go fihla go 15	34
82	Dihlano go fihla go 15	36
83	Dipatrone tša dinomoro tša di-5 go fihla go 50	38
84	Dipatrone tša dinomoro tša di-5 go fihla go 80	40
85	Di-2	42
86	Diripagare	44
87	Dilo tša mahlakoretharo (3-D)	46
88	Dilo tša mahlakoretharo(3-D) – Thelela le kgokologa	48
89	Dipatrone tša geometri	50
90	Dihlopha tša di-2	52
91	Go hlakantšha di-2 go bušeletša go fihla go 15	54
92	Di-2 go fihla go 15	56
93	Dipatrone tša di-2 go fihla go 50	58
94	Go lekana	60
95	Dinomoro le kemapalo	62
96	Botelele	64

Diteng	Hlogo	Letlakala
97	Nomoro ye: 16	66
98	Nomoro ye: 17	68
99	Nomoro ye: 18	70
100	Nomoro ye: 19	72
101	Nomoro ye: 20	74
102	Go hlakantšha	76
103	Go ntšha	78
104	Go hlakantšha le go ntšha	80
105	Dipalotatelano	82
106	Dilo le dibopego	84
107	Tšhelete	86
108	Tšhelete go ya pele	88
109	Dibopego tša mahlakorepedi (2-D)	90
110	Dibopego tša mahlakorepedi(2-D) – mahlakore a a lego thwi le a dikgokolo	92
111	Dibopego tša mahlakorepedi(2-D) gape	94
112	Dihlopha tša di-5 go fihla go 20	96
113	Di-5: go hlakantšha mo go bušeletšwago go fihla go 20	98
114	Go abagana go fihla go 20	100
115	Dipatrone tša dinomoro – di-5 go fihla go 100	102
116	Kemo le ponaqalo	104
117	Dihlopha tša di-2 go fihla go 20	106
118	Di-2: go hlakantšha mo go bušeletšwago go fihla go 20	108
119	119: Dipatrone tša dinomoro – di-2 go fihla go 100	110
120	Dipatrone tša dinomoro – di-2 go fihla go 100	112
121	Boima	114
122	Pedifatša	116
123	Go ripa gare	118
124	Difiwa	120
125	Difiwa gape	122
126	Boteng	124
127	Dipatrone tša geometri	126
128	Go lekana/Go swana	128



Mdi. Angie Motshekga,
Tona ya Thuto ya
Motheo



Ngk. Reginah Mhaule,
Motlatša-Tona ya Thuto
ya Motheo

Dipukutšhomo tše di tšweleditšwe go thuša bana ba Afrika Borwa ka tlase ga boetapele bja Tona ya Thuto ya Motheo, Mdi. Angie Motshekga, le Motlatša-Tona wa Thuto ya Motheo, Ngk. Reginah Mhaule.

Rainbow Workbooks di bopa karolo ya mohlwaela wa tsenogare woo maikemišetšo a wona e lego go kaonafatša mošomo wa barutwana ba Afrika Borwa bao ba lego mephatong ye tshela ya mathomo. Projeke ye, bjalo ka ge e le ye nngwe ya dinepokgolo tša Dithulaganyo tša go Diragatša tša Mmušo, e kgonne go diragala ka thekgo ya mašelang a go tšwa, ka ntle le go kgokgona go Sešegotlotlo sa Bosetšhaba. Se se kgontšhitše Kgoro go dira dipukutšhomo tše, ka maleme ka moka a semmušo, ka ntle ga gore Kgoro e lefe.

Re hutša gore barutiši ba tla holega ka dipuku tše mošomong wa bona wa tšatši ka tšatši wa go ruta, le go kgonthiša gore barutwana ba kgona go fetša lenanethuto. Re hlokometše gore re hlahle barutiši ditirong ka moka ka go tsenya maswao a ditaetši ao a laetšago seo morutwana a swanetšego go se dira.

Re tloga re hutša gore bana ba tla ipshina ka go dira mešomo ye e lego ka mo dipukwaneng tše ge ba dutše ba gola, ba ithuta, le gore wena, morutiši, o tla ipshina le bona mo lethabong la go ithuta. Re kganyogela lena, barutiši, le barutwana ba lena, katlego, ka tšhomišo ya dipukutšhomo tše.



Mphato
wa



KA SEPEDI

Puku ye ke ya:



SEPEDI

Puku ya

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kwešiša nomoro ye: II

Poeletšo:

Ithute go ngwala dinomoro.

 tee


1 1


 pedi

2 2



Nyalanya diswantšho.







10 1


11





11






10 1




Dira sediko go dilo.

Dira sediko fela go malekere a 10.



Go šetše malekere a makae?

Dira sediko fela go diapola tše 10.



Go šetše diapola tše kae?





Latela nomoro.



Kholomo ye nngwe le ye nngwe e na le palomoka ya II. Ngwala dinomoro tše di tlogetšwego.



3	5	4
4	5	
4		2
II	II	II

lesometee			



Thala dilo tše II.




Ngwala dinomoro tše di tlogetšwego.

○ 1 ○ 2 ○ ○ 4 ○



Bala dilo.



Feleletša lenaneo. Mothalo wo mongwe le wo mongwe o na le seswantšho, nomoro le leina la nomoro.



		lesometee
		lesometee
	lesometee	

II ge e fokotšega ka I e ba?

II ge e oketšega ka I e ba?

○
□
△

Teacher:
Sign:
Date:

Kwešiša nomoro ye: 12

Poeletšo:

Ithute go ngwala dinomoro.

 tharo


3 3


 nne

4 4



Nyalanya diswantšho.







10
2


12





12





10
2




Dira sediko go dilo.

Dira sediko fela go dieta tše 10.



Go šetše dieta tše?

Dira sediko fela go dikgopa tše 12.



Go šetše dikgopa tše kae?





Latela nomoro.

12 12 12 12

lesomepedi

12 12 12 12




Kholomo ye nngwe le ye nngwe e na le palomoka ya 12. Ngwala dinomoro tše di tlogetšwego.

	7	6
4		4
3	2	
12	12	12



Thala dilo tše 12.




Ngwala dinomoro tše di tlogetšwego.

3		5			
8			11		



Bala dilo.



Feleletša lenaneo. Mothalo wo mongwe le wo mongwe o na le seswantšho, nomoro le leina la nomoro.

		lesomepedi
	12	lesomepedi
		12
lesomepedi		



12 ge e fokotšega ka 1 e ba?

12 ge e oketšega ka 1 e ba?



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



Kwešiša nomoro ye: 13

Poeletšo:

Ithute go ngwala dinomoro.



hlano

5 5





tshela

6 6




Nyalanya diswantšho.




10

3

13



13



10

3




Dira sediko go dilo.

Dira sediko fela go dikatse tše 10.




Go šetše dikatse tše kae?

Dira sediko fela go dikherote tše 13.



Go šetše dikherote tše kae?



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Latela nomoro.




13	13	13	13
lesometharo			
13	13	13	13

Kholomo ye nngwe le ye nngwe e na le palomoka ya 13. Ngwala dinomoro tše di tlogetšwego.

1	2	6
1		
	3	2
13	13	13



Thala dilo tše 13.



Bjale di thale ka mokgwa wa go fapana.





Ngwala dinomoro tše di tlogetšwego.

	10		12	
--	----	--	----	--



Bala dilo.



Feletša lenaneo. Mothalo wo mongwe le wo mongwe o na le seswantšho, nomoro le leina la nomoro.



		lesometharo
	13	lesometharo
13		
	lesometharo	

13 ge e fokotšega ka 1 e ba?

13 ge e oketšega ka 1 e ba?

○
□
△


Teacher:
Sign:
Date:

Kwešiša nomoro ye: 14

Kotara ya 3

Poeletšo:

Ithute go ngwala dinomoro.





7 7



8 8




Nyalanya diswantšho.




10
4

14



14



10
4



Dira sediko go dilo.

Dira sediko fela go dirurubele tše 10.



Go šetše dirurubele tše kae?

Dira sediko fela go diroko tše 14.



Go šetše diroko tše kae?





Latela nomoro.

14	14	14	14
lesomenne			
14	14	14	14



Kholomo ye nngwe le ye nngwe e na le palomoka ya 14. Ngwala dinomoro tše di tlogetšwego.

1		2
	5	1
3	2	
14	14	14



Thala dilo tše 14.

Bjale di thale ka mokgwa wa go fapana.



Bala dilo.

	<input type="text"/>
--	----------------------



Ngwala dinomoro tše di tlogetšwego.



	<input type="text"/>
--	----------------------



Feleletša lenaneo. Mthalo wo mongwe le wo mongwe o na le seswantšho, nomoro le leina la nomoro.

	14	lesomenne
14		
	lesomenne	



14 ge e fokotšega ka l e ba?

14 ge e oketšega ka l e ba?

○
□
△

Teacher: _____

Sign: _____

Date: _____



Kwešiša nomoro ye: 15

Poeletšo:

Ithute go ngwala dinomoro.



senyane

9 9



lesome

10 10



Nyalanya diswantšho.


10 5
15



Dira sediko go dilo.

15
10 5

Dira sediko fela go dinamune tše 10.



Go šetše dinamune tše kae?


Dira sediko fela go dinaledi tše 15.



Go šetše dinaledi tše kae?





Ngwala dikarabo.



$7 + 2 =$



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



$$4 + 2 =$$



Latela nomoro.

15	15	15	15
lesomehlano			
15	15	15	15



Thala dilo tše 15.

Bjale di thale ka mokgwa wa go fapana.



Ngwala dinomoro tše di tlogetšwego.

7 11 12 13 15 15 13 12



Feleletša lenaneo. Mothalo wo mongwe le wo mongwe o na le seswantšho, nomoro le leina la nomoro.

	15	lesomehlano
		lesomehlano
15		



15 ge e fokotšega ka l e ba?

15 ge e oketšega ka l e ba?



Teacher: _____

Sign: _____

Date: _____



Go hlakantšha go fihla go 20 – Go bala go tšwela pele

Poeletšo:

Ithute go ngwala leina la nomoro.

6

tshela



Lebelela seswantšho gomme o ngwale lefokopalo go seswantšho se sengwe le se sengwe.


Lisa o na le malekere a 3. Motswaledi o na la malekere a 5. Ba na le malekere a makae ge a hlakana?



A re baleng:

3	...	4	5	6	7	8
<input type="text"/>	+	<input type="text"/>	=	<input type="text"/>		

Ke be ke na dimabolo tše 8 gomme ka timetša tše 4. Ke šaletšwe ke dimabolo tše kae?




A re baleleng morago.


8	...	7	6	5	4
<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	=	<input type="text"/>	




Ngwalang dikarabo.



$1 + 2 = \square$



$13 + 2 = \square$






$15 + 2 = \square$



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Ngwala dinomoro mo go mothalopalo gomme o ngwale lefokopalo ka nomoro ye nngwe le ye nngwe.



Oketša ka 2.

3	5
4	
2	



7	
8	
6	



Ngwala dinomoro.




Thuša segokgo go fetša palo.

Ke na le mengwaga ye 7. Ke tla ba ke na le mengwaga ye mekae ka morago ga mengwaga ye 5?

7				
---	--	--	--	--

Ke tla be ke na le mengwaga ye _____.



Teacher:
Sign:
Date:



Go hlakantšha – go oketša le go fokotša dinomoro go fihla go 10

Poeletšo:

Ithute go ngwala leina la nomoro.

7

šupa



Ngwala karabo.



Khalara go laetša tše di latelago.

$3 + 3 = \square$



$3 + 9$



$4 + 8$



$0 + 5 = \square$



$5 + 7$



$3 + 2 + 1 = \square$




$6 + 6$




$7 + 5$



Ngwala palo ya:





$\square + \square = \square$



$\square + \square = \square$



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Feleletša mothalo palo gomme o ngwale karabo.



Rarolla se se latelago ka go thala diswantšho.

Ke na le dimabolo tše 5 gomme mogwera wa ka o na le tše 8. Re na le dimabolo tše kae ge di hlakana?

[] + [] = []

Ke swaretše morutiši wa rena matsšoba a 9 gomme mogwera wa ka o mo swaretše a 6. Re swere matsšoba a makae ge a hlakane?

[] + [] = []

Teacher:
Sign:
Date:

Go hlakantšha – go oketša le go fokotša dinomoro go fihla go 20

Poeletšo:

Ithute go ngwala leina la nomoro.

8

seswai






Ngwala karabo.


$0 + 2 =$	$2 + 2 =$	$4 + 2 =$	$6 + 2 =$	$8 + 2 =$
$10 + 2 =$	$12 + 2 =$	$14 + 2 =$	$16 + 2 =$	$18 + 2 =$




Šomiša matšoba a mebala ya go fapana go dira lefokopalo la gago.



Thuša segokgo go fetša dipalo.



Dipelo tše kae?



Itirele palo.

$$\square + \square = \square$$



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Nyalanya diphere tša dinomoro go dira dinomoro tše di latelago.

7	●	13	●	5
8	●			4
9	○			6
10	○			2
11	○			3

6	○	11	○	7
7	○			4
3	○			8
4	○			5
5	○			6

8	○	12	○	6
10	○			1
4	○			8
11	○			4
6	○			2



Ngwala lefokopalo la:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Poeletšo:

Poeletšo: Khalara karabo ya maleba.

ka pele
ka morago
ka mathoko

ka pele
ka morago
ka mathoko

ka pele
ka morago
ka mathoko

ka pele
ka morago
ka mathoko

Teacher:
Sign:
Date:



Go hlakanla nomoroa le go ntšha – go oketša le go fokotša dinomoro

Poeletšo:


Ithute go ngwala leina la nomoro.

9


senyane




Ngwala karabo.




$4 - 1 = \square$



$5 - 3 = \square$



$4 - 2 = \square$




$5 - 2 = \square$



Thuša segokgo go fetša dipalo.



Dipelo tše kae?



Itirele palo.

$\square + \square = \square$



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Bala tše di latelago.

$$7 + 4 = \square$$

$$7 + 4 + 1 = \square$$

$$10 + 1 = \square$$

$$6 + 6 = \square$$

$$6 + \square + \square = \square$$

$$10 + \square = \square$$

$$13 - 6 = \square$$

$$13 - 3 + 3 = \square$$

$$10 - 3 = \square$$

$$12 - 8 = \square$$

$$\square - \square + \square = \square$$

$$10 - 3 = \square$$



Ngwala dikarabo gomme o khalare o be o thale.

$8 + 6 = \square$

Gape re ka e laetša ka tsela ye:

$(8 + 2) + 4 = \square \rightarrow 10 + 4 = \square$

$15 - 7 = \square$

Gape re ka e laetša ka tsela ye:

$(15 - 5) - 2 = \square \rightarrow 10 - 2 = \square$

$9 + 4 = \square$

Gape re ka e laetša ka tsela ye:

$(9 + 1) + 3 = \square \rightarrow \square = \square$

$14 - 5 = \square$

Gape re ka e laetša ka tsela ye:

$(\square - \square) - 1 = \square \rightarrow 10 - 1 = \square$

Poeletšo:

Ithute go ngwala leina la nomoro.

10

lesome

Teacher: _____

Sign: _____

Date: _____



Botelele

Lebelela seswantšho gomme o arabe dipotšišo.

Mogoroši



Pam



Boati



Ken



Ke mang yo a lego yo motelele go feta?


Mošemane yo mokopana go feta ke mang?


Ke mang yo a lego yo mokopana go feta?


Mosetsana yo motelele go feta ke mang?



Mathoko a dibopego tše ke a botelele bja dipoloko tše kae?









0

|

2

3

4

5

6

7


8

9

10



Botelele le bophara bja tafola ka dipoloko le ka phensele ke bokae?



Bophara bja tafola ke dipoloko tše ____.



Botelele bja tafola ke dipoloko tše ____.





Bophara bja tafola ke dipoloko tše ____.

Botelele bja tafola ke dipoloko tše ____.



Ke mothalo ofe wo o lego wo mokopana go feta?
Mothalo 1, 2 goba wa 3?

Ke mothalo ofe wo o lego wo motelele go feta?
Mothalo 1, 2 goba 3.



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____

Tšhelete le tšhentšhi



Swaya palo ya godimo go feta mothalong wo mongwe le wo mongwe.

 <input type="checkbox"/>	 <input checked="" type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>
 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>



Swaya dikhoine tše di tlogo go go fa R10.

 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>
 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>



Swaya dikhoine tše di tlogo go go fa R20.

 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>
 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>		



Bala tše di latelago.

$R5 + R10 =$		$R5 + R2 + R8 =$		$R10 + R10 =$	
$R3 + R10 + R2 + R2 =$		$R5 + R7 + R1 + R5 =$		$R10 + R1 + R5 + R2 =$	



Rarolla tše di latelago:

Ke na le R2 ya dikhoine le R5 ya dikhoine. Mogwera wa ka o na le di-R2 tše tharo tša dikhoine. Ke mang yo a nago le tšhelete ye ntši go feta?

Ke na R5 ya khoine le R1 ya khoine. Mogwera wa ka o na le di-R5 tše tharo tša dikhoine. Ke mang yo a nago le tšhelete ye ntši go feta?



Ke na le R15:

Ke lefa:

Tšhentšhi:

$R4 + R7 = R11$	$R4$
$R6 + R9 =$	
$R8 + R3 =$	
$R2 + R11 =$	
$R3 + R8 =$	
$R6 + R8 =$	
$R0 + R2 =$	
$R2 + R2 =$	
$R4 + R2 =$	
$R6 + R2 =$	



Bala tše di latelago:

Ke na le R15. Ke reka sephuthelwana sa ditšhepisi ka R6. Ke šetše ka bokae?



E fokotše ka R2.

R11		R4	
R12		R6	
R10		R8	



Tšhelete le tšhentšhi

Kotara ya 3



Thala dikhoine tša go dira:

R11	
R12	
R13	
R14	




Swaya gomme o ngwale karabo ya maleba.

$R18 - R8 =$ $R10$



$R12 - R2 =$

$R15 - R4 =$



$R14 - R7 =$



Ngwala dikarabo tša tše di latelago:

$R15 - R10 =$	<input type="text"/>
$R10 - R1 - R1 - R2 =$	<input type="text"/>

$R20 - R2 - R8 =$	<input type="text"/>
$R5 - R4 =$	<input type="text"/>

$R20 - R5 =$	<input type="text"/>
$R10 - R1 - R5 - R2 =$	<input type="text"/>






Ngwala dikarabo tša tše di latelago:

Ke na le R15. Ke reka ka:	Ke šetše ka bokae?
R2 le ka R4 =	R9
R8 le ka R4 =	
R12 le ka R2 =	
R5 le ka R5 =	
R8 le ka R7 =	
R10 le ka R2 =	
R8 le ka R2 =	
R6 le ka R2 =	
R4 le ka R2 =	
R2 le ka R2 =	
R9 le ka R6 =	
R10 le ka R2 =	



Ke na le R15. Ke reka sephuthelwana sa malekere ka R11.
Dira seswantšho sa go laetša gore o šetše ka bokae.



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____

Tšhelete: Go hlakantšha le go ntšha



Ngwala dikarabo tša tše di latelago:

$R10 + R2 =$	
$R10 + R4 =$	
$R9 + R5 =$	
$R12 + R5 =$	

$R10 + R5 =$	
$R10 + R7 =$	
$R8 + R4 =$	
$R14 + R2 =$	

$R10 + R1 =$	
$R10 + R6 =$	
$R7 + R6 =$	
$R11 + R6 =$	



Ngwala dikarabo tša tše di latelago:

$R10 - R7 =$	
$R15 - R1 =$	
$R12 - R2 =$	
$R15 - R6 =$	

$R10 - R2 =$	
$R15 - R15 =$	
$R14 - R7 =$	
$R12 - R9 =$	



$R10 - R5 =$	
$R15 - R2 =$	
$R16 - R6 =$	
$R14 - R4 =$	




Thuša segokgo go fetšha dipalo ka moka.



E fokotše ka R2.




$R4 - R2 =$



$R7 - R2 =$



Thuša segokgo go dira dipalo ka moka tša go ntšha.



Rarolla tše di latelago.

O be o na le R12. Mmago o go file R5.
O na le bokae bjale?

O na le R19. O reka lelekere ka R8.
O šetše ka bokae?




Ke bolokile bokae?




Bontšha palo mo go mothalopalo gomme o hwetše karabo.

$R4 + R2 =$



$R8 + R2 =$





Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____

Difiwa



Bala gore o kgona go bona mehuta efe ka moka ya difatanaga.

Kotara ya 3





Bala dibopego le mebala mo papetleng ya mo tlase go bontšha gore go na le tše kae mohuteng wo mongwe le wo mongwe. Bjale, araba dipotšišo.



5						
4						
3						
2						
1						

_____ ke tše ntši go feta.

_____ ke tše nnyane go feta.





Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____

Difiwa le nako

Kotara ya 3



Bolela ka ga diswantšho tše gomme o di bee ka tatelano ya maleba.



1




2



3



4



Šomiša dikarata tša go hlopha go tšwa go Sesegwa sa l o feleletše diswantšho.



--	--	--	--



Teacher:
Sign:
Date:



Dihlopha tša di-5 go fihla go 15

Poeletšo:

Ithute go ngwala leina la nomoro.

5

hlano



Lebelela seswantšho gomme o arabe dipotšišo.


Lebelela seswantšho.
Re ka e ngwala ka tsela ye:

O dira dihlopha tše kae tša di-15?

Thala ya gago mo.

Sehlopha se tee (1) sa
di-5 ke 5


Bala menwana gomme o ngwale karabo.



$5 + 5 =$



$5 + 5 + 5 =$



$5 + 5 + 5 + 5 =$

Dihlopha tše pedi (2)
tša di-5 ke 10





Thala didiko go dikologa
tše di latelago go dira:




Ngwala mafokopalo a tše
di latelago:



Sehlopha se tee (1) sa di-5



Dihlopha tše 2 tša di-5



Dihlopha tše 3 tša di-5



Ke dihlopha tše kae tša di-5 tše o ka di dirago ka?

10	le	0		dihlopha
8	le	2		dihlopha
6	le	4		dihlopha
4	le	1		dihlopha
2	le	3		dihlopha



Teacher:
Sign:
Date:



Di-5: go hlakantšha mo go boeletšwago go fihla go 15

Poeletšo:

Poeletšo: Ngwala dinomoro tše di tlogetšwego.



Go na le menwana ye mekae ya maoto le ye mekae ya diatla?
Ngwala lefokopalo la yona.





Sehlopha sa dipanana tše hlano.

Dihlopha tše pedi tša matšoba a 5
sehlopha se sengwe le se sengwe.

Thala:




Thala dibopego tša tše di latelago.

$$5 + 5 = 10$$



$$5 + 5 + 5 = \square$$







Dira sediko o be o bale gore o ka dira dihlopha tše kae tša dihlopha karateng ye nngwe le ye nngwe.



Ngwala lefokopalo la:

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



Šomiša mebala go laetša dinomoro tšeo o tla di šomišago go dira dihlopha tša di -5.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15					



O ka dira dihlopha tše kae tša di -5 ka tše di latekago?

1	le	14	di tla dira dihlopha tše	
13	le	2	di tla dira dihlopha tše	
8	le	2	di tla dira dihlopha tše	
7	le	8	di tla dira dihlopha tše	
9	le	2	di tla dira dihlopha tše	



Teacher:
Sign:
Date:



Dihlano go fihla go 15



Ngwala dinomoro tše di tlogetšwego.

I		3		5		7	8	9	
II	12								




Dira dihlopha tša di-5. Podilekgwana ye nngwe le ye nngwe e swanetše go ba le marontho a mahlano a maso lefegong le lengwe le le lengwe. Thala marontho a a tlogetšwego.






Ngwala lefokopalo la tše di latelago.









Ngwala dikarabo tša tše di latelago:

$0 + 5 = \square$


$5 + 5 + 5 = \square$

$5 + 5 = \square$


$5 + 5 + 5 + 5 = \square$

Poeletšo:

Poeletšo: Ke mothalo ofe wo o lego wo motelele go feta?



Teacher:
Sign:
Date:



Dipatrone tša dinomoro tša di-5 go fihla go 50

Kotara ya 3




Feleletša dipatrone tša di-5 ka go khalara dinomoro.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50



Thala dihulahupu go bontšha dihlopha tša di-5.





Ngwala dinomoro tše di tlogetšwego gomme o thale dihulahupu go laetša dihlopha tša di-5.





Feleletša mothalopalo. Thala dihulahupu go laetša dihlopha tša di-5.

Go na le dihlopha tše tša di-5.






Sega dinomoro tše di tlogetšwego go tšwa go Sesegwa sa 2 gomme o di bee godimo ga methalopalo.




Thala dihulahupu go bontšha tše di latelago:


40, 45, 50




10, 15, 20




25, 30, 35



Teacher:
Sign:
Date:





Dipatrone tša dinomoro tša di-5 go fihla go 80



Kotara ya 3




O kgona go bona dihlopha tše kae tša di-5 mo seswantšhong?





Feleletša diswantšho tše go bontšha dihlopha tše pedi tša di-5 polokong ye nngwe le ye nngwe.






Sega dinomoro tše di tlogetšwego go tšwa go Sesegwa sa 2
gomme o di bee godimo ga methalopalo.




Thala dihulahupu go laetša tše di latelago:


55, 60, 65



65, 70, 75



70, 75, 80



Teacher:
Sign:
Date:






Di-2

Kotara ya 3



Pedifatša dikarolwana gomme o ngwale dikarabo.

1 gabedi ke 4 gabedi ke 5 gabedi ke 

Bala dibopego lefegong le lengwe le le lengwe la serurubele.






 $7 + 7 =$
 goba
 7 gabedi =

 $5 + 5 =$
 goba
 5 gabedi =

 $2 + 2 =$
 goba
 2 gabedi =




Feleletša tše di latelago:











O bona maotwana a makae?  <input type="text"/>	O bona maotwana a makae bjale?  <input type="text"/>	Go na le mae a makae ka gare ga khatepokisi?  <input type="text"/>	Go na le mae a makae bjale?  <input type="text"/>
--	--	---	---



Bala marontho gomme o a pedifatše.





Pedifatša dinomoro.

	1	pedifatša →		2
	2	pedifatša →		
	3	pedifatša →		
	4	pedifatša →		
	5	pedifatša →		

4	pedifatša →	8
5	pedifatša →	
6	pedifatša →	
3	pedifatša →	
2	pedifatša →	
10	pedifatša →	



Feleletša tše di latelago:


Go na le matšatši a makae mo bekeng? <table border="1"> <tr><th>Lam</th><th>Moš</th><th>Lbb</th><th>Lbr</th><th>Lbn</th><th>Lbh</th><th>Mok</th></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <input type="text"/>	Lam	Moš	Lbb	Lbr	Lbn	Lbh	Mok								Go na le matšatši a makae mo dibekeng tše pedi? <table border="1"> <tr><th>Lam</th><th>Moš</th><th>Lbb</th><th>Lbr</th><th>Lbn</th><th>Lbh</th><th>Mok</th><th>Lam</th><th>Moš</th><th>Lbb</th><th>Lbr</th><th>Lbn</th><th>Lbh</th><th>Mok</th></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <input type="text"/>	Lam	Moš	Lbb	Lbr	Lbn	Lbh	Mok	Lam	Moš	Lbb	Lbr	Lbn	Lbh	Mok														
Lam	Moš	Lbb	Lbr	Lbn	Lbh	Mok																																					
Lam	Moš	Lbb	Lbr	Lbn	Lbh	Mok	Lam	Moš	Lbb	Lbr	Lbn	Lbh	Mok																														
O bona maoto a makae?  <input type="text"/>	O bona maoto a makae bjale?  <input type="text"/>																																										
Re re 7 gabedi ke 14. Seripagare sa 14 e tla ba eng? <input type="text"/>	Re re 2 gabedi ke 4. Seripagare sa 4 e tla ba eng? <input type="text"/>																																										



Feleletša tše di latelago:

$2 + 2 + 1 =$	5	goba	$2 \text{ gabedi} + 1 = 5$
$4 + 4 + 1 =$		goba	
$7 + 7 + 1 =$		goba	

Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____



Diripagare



Phumola seripagare sa bana gomme o ngwale karabo.

Seripagare sa 4 ke _____

Seripagare sa 6 ke _____


Seripagare sa 2 ke _____

Seripagare sa 8 ke _____



Phumola seripagare gomme o ngwale karabo.

	Seripagare sa 2 = <input type="text"/>		Seripagare sa 8 = <input type="text"/>
	Seripagare sa 4 = <input type="text"/>		Seripagare sa 10 = <input type="text"/>
	Seripagare sa 6 = <input type="text"/>		



Go na le dihlapi tšee kae?



Seripagare sa dihlapi ke bokae?



Bala marontho gomme o a ripe ka bogare.

	2	seripagare →		<input type="text" value="1"/>
	4	seripagare →		<input type="text"/>
	6	seripagare →		<input type="text"/>
	8	seripagare →		<input type="text"/>
	10	seripagare →		<input type="text"/>



Ripa ka bogare.

4	seripagare →	<input type="text" value="2"/>
8	seripagare →	<input type="text"/>
6	seripagare →	<input type="text"/>
10	seripagare →	<input type="text"/>
12	seripagare →	<input type="text"/>
14	seripagare →	<input type="text"/>



Go na le dikhathaphila tše kae?



Seripagare sa dikhathaphila ke:



Araba tše di latelago.

Go na le maoto a makae?



Go na le maoto a makae bjale?



Re re seripagare sa 8 ke




Teacher:
Sign:
Date:




Dilo tša mahlakoretharo (3-D)




Swaya selo se sennyane go feta.




Thala selo se segolo kudu ka go la mmagoja ga seswantšho se sengwe le se sengwe.




Thala bolo ye kgolo kudu go feta bolo ye talalerata.



Thala bolo ye nnyane kudu go feta bolo ye tshehla.



Thala lepokisi le lennyane kudu go feta lepokisi le leserolane.




Thala lepokisi le legolo kudu go feta le letalamorogo.






Khalara lepokisi le legolo go feta ka botalalerata, gomme bolo ye nnyane go feta, boferolane.



Khalara lepokisi le legolo go feta bopinki, gomme bolo ye kgolo go feta, bohudedu.



Na o ka aga tora ka dilo tše di latelago?

Khalara Ee goba Aowa.



ee	aowa
----	------



ee	aowa
----	------





ee	aowa
----	------





Sega gomme o mamaretše diswantšho go tšwa go kgatišobaka goba kuranta, o age e tee ya ditora tša gago tše pedi.

Gopola, ditora di swanetše go lekalekana.



Teacher:
Sign:
Date:



Dilo tša mahlakoretharo(3-D) – Thelela le kgokologa



Dilo tše di tla kgokologa goba tša thelela.
Khalara karabo ya maleba.



kgokologa	thelela
-----------	---------

kgokologa	thelela
-----------	---------



kgokologa	thelela
-----------	---------

kgokologa	thelela
-----------	---------



Tše di latelago di a kgonagala?
Khalara karabo ya maleba.

ee	aowa
----	------

ee	aowa
----	------

ee	aowa
----	------



Hlopha dilo tše di latelago ka go di thala ka polokong ya maleba.

	Dibolo	Mapokisi
--	--------	----------




Hlopha dilo go ya ka bogolo, ka go di thala.

	Dibolo tše nnyane	Mapokisi a mannyane
	Dibolo tše kgolo	Mapokisi a magolo



Teacher:
Sign:
Date:





Dipatrone tša geometri

Poeletšo:

Thala tše di latelago

sediko

sekwere

khutlonnethwi



Feleletša patrone.



Dira dithalwa go tšwela pele ka dipatrone.



Thala patrone ye o lego mong wa yona.



Mamaretša diswantšho, gomme o dire patrone ye o lego mong wa yona.



Feleletša patrone.



A	B	C	A	B	C				A	B	C
---	---	---	---	---	---	--	--	--	---	---	---






Teacher:
 Sign:
 Date:

90



Dihlopha tša di - 2

Kotara ya 3



Ngwala leina la nomoro le seka se sa nomoro.

2 pedi



Araba dipotšišo.



O bona diphenkwine tše kae?

O bona diphere tše kae tša maoto?

Ngwala palo ka tsela ya lefokopalo:



Araba dipotšišo.



Go na le dipuku tše kae?

Nka dira dihlopha tše kae tša di - 2?

Ngwala palo ka tsela ya lefokopalo.





Ngwala leina la nomoro le seka se sa nomoro.


4



Bala mafego, ka morago o ngwale karabo ya gago.


 $2 + 2 =$



 $2 + 2 + 2 =$


 $2 + 2 + 2 + 2 =$




Thala didiko go dikologa tše di latelago go dira:


dihlopha tše 4 tša di - 2




dihlopha tše 5 tša di - 2




dihlopha tše 6 tša di - 2




dihlopha tše 7 tša di - 2




Ngwala lefokopalo la tše di latelago.











O ka dira dihlopha tše kae tša di - 2?

13 le 1 di tla dira	dihlopha
11 le 1 di tla dira	dihlopha
9 le 1 di tla dira	dihlopha
7 le 1 di tla dira	dihlopha

12 le 1 di tla dira	dihlopha
5 le 1 di tla dira	dihlopha
1 le 1 di tla dira	dihlopha
10 le 0 di tla dira	dihlopha

Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____






Go hlakantšha di-2 go bušeletša
go fihla go 15

Kotara ya 3



Go na le maoto a makae?




O e badile bjang?



Thala dibopego go laetša tše di latelago:


$$\boxed{2} + \boxed{2} + \boxed{2} + \boxed{2} + \boxed{2} = \boxed{}$$



$$\boxed{2} + \boxed{2} + \boxed{2} + \boxed{2} + \boxed{2} + \boxed{2} + \boxed{2} = \boxed{}$$

$$\boxed{2} + \boxed{2} + \boxed{2} + \boxed{2} = \boxed{}$$

$$\boxed{2} + \boxed{2} + \boxed{2} + \boxed{2} + \boxed{2} + \boxed{2} = \boxed{}$$











Ngwala mafokopalo a tše di latelago.



$$2 + 2 + 2 + 2 + 2 = \square$$



Dira didiko o be o bale gore o ka kgona go dira dihlopha tše kae tša di-2 godimo ga karata ye nngwe le ye nngwe.



Feleletša patrone ye ya dinomoro ye o tlogo go e šomiša go dira dihlopha tša di-2.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	12	13	14	15					




Teacher:
Sign:
Date:



Di-2 go fihla go 15




Ngwala dinomoro tše di tlogetšwego.




Dira dihlopha tša di-2.

Thala sediko go dikološetša sehlopha se sengwe le se sengwe sa di-2.



Go na le dihlopha tše kae tša diapola?

Ngwana yo mongwe le yo mongwe o tla hwetša diapola tše kae?




Go na le dihlopha tše kae tša malekere?

Ngwana yo mongwe le yo mongwe o tla hwetša malekere a makae?



Go na le dihlopha tše kae tša dimabolo?

Ngwana yo mongwe le yo mongwe o tla hwetša dimabolo tše kae?



Go na le dihlopha tše kae tša dimabolo?

Ngwana yo mongwe le yo mongwe o tla hwetša dimabolo tše kae?



Ngwala dinomoro tše di tlogetšwego.

1	2	3	4		6	7	
2	4		8	10		14	16
0	3	6		12		18	21



Ngwala lefokopalo o šomiša di -2.

$2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 14$



Ngwala dikarabo tša tše di latelago:

$2 + 2 + 2 =$	<input type="text"/>
$2 + 2 + 2 + 2 =$	<input type="text"/>
$2 + 2 + 2 + 2 + 2 =$	<input type="text"/>
$2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 =$	<input type="text"/>
$2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 =$	<input type="text"/>



Dira sediko go dikološetša dihlopha tša di-2 mothalong wo mongwe le wo mongwe.



Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____



Dipatrone tša di-2 go fihla go 50

Kotara ya 3



Sega dinomoro tše di tlogetšwego go tšwa go Sesegwa sa 2 gomme o di mamaretše godimo ga mothalopalo. Feleletša dihulahupu.



Feleletša dipatrone ka go khalara dinomoro tša maleba.

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50




Thala dihulahupu go laetša tše di latelago:

30, 32, 34

40, 42, 44


46, 48, 50

39	49
37	47
35	45
33	43
31	41
30	40





Sega dinomoro go tšwa go Sesegwa sa 2 gomme o di bee godimo ga mothalopalo. Feleletša dihulahupu.




Feleletša dipatrone ka go khalaria dinomoro tša maleba.

61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80




Thala dihulahupu go laetša tše di latelago:


54, 56, 58




64, 66, 68



72, 74, 76



Teacher:
Sign:
Date:




Go lekana


Kotara ya 3




Khalara dikarolo tše pedi tša dibopego tše di tlogo go dira sebopego se tee.




Thala seripagare se sengwe o se khalare.









Thala mothalo go aroganya diswantšho tše di be tše pedi gore bobedi bja mahlakore a a swane swaniswani.








Thala seripa se sengwe sa diboepo tše ka go šomiša papetla ya kriti go go hlhla.


	
	
	



Thala mothalo go aroganya diboepo tše, di be tše pedi gore bobedi bja tšona bo swane swanlwani.



Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____



Dinomoro le kemapalo

Kotara ya 3



Ngwala dinomoro tše di tlogetšwego.

10	11				15
9	10				



Ngwala dinomoro tše di tlogetšwego.


←									→
6	7			10	11				15
←									→
15	14				10				6



Ngwala karabo.

$10 + 1 =$	11
$10 + 2 =$	
$10 + 5 =$	
$10 + 3 =$	

$15 - 10 =$	
$14 - 10 =$	
$12 - 10 =$	
$11 - 10 =$	





Ngwala karabo ya mmala wo mongwe le wo mongwe, ka morago, o khalare setseka sa maleba sa phasele seo se nago le karabo ya maleba. Khalara karabo ka mmala wa palo ya gona. Re go diretše ya mathomo.



10 + 1 ka bohubedu



10 + 3 ka bopinki



10 + 5 ka botalalerata




10 + 4 ka boserolane



10 + 0 ka botalamorogo




10 + 2 ka mmala wa namune



Laetša lesome le nne godimo ga mothalo palo:




Teacher:
Sign:
Date:



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20





Botelele

Kotara ya 3



Meta botelele le bophara bja teske goba tafola o šomiša botelele bja seatla sa gago. Botelele bja seatla sa gago bo tšena gakaie boteleleng bja tafola?




Bophara bja tafola bjona bo tšea botelele bja seatla gakaie?

Botelele bja tafola ke botelele bja seatla ga _____.



Bophara bja tafola ke botelele bja seatla ga _____.



Botelele bja lenao bo tla gakaie ka mathoko?




Ngwala dikarabo.



Botelele ke botelele bja seatla ga _____.



Botelele le bophara bja lepokisi le ke eng?





Botelele ke botelele bja sekhurumelo sa lepotlelo ga _____.


Bophara ke botelele bja sekhurumelo sa lepotlelo ga _____.



Mathoko a tafola a tšewa ke dikhurumelo tša lepotlelo tše kae?



Teacher:
Sign:
Date:




Nomoro ye: 16

Poeletšo:

Ithute go ngwala leina la nomoro gomme o feleletše patrone.

7



šupa




Nyalanya diswantšho.



Latela dinomoro.




16 16 16 16



16

lesometshela



10 6



16 16 16 16

lesometshela

16



Dira sediko dipheteng tše 16 fela.



10 6

Go šetše tše kae? _____





Thala dilo tše 16.

Bjale di thale ka mokgwa wo o fapanego.



Ngwala nomoro ye e tlogetšwego.

2	3	4
19		21
17		19



Feleletša lenaneo. Mothalo wo mongwe le wo mongwe o na le seswatšho, nomoro le leina la nomoro yeo.

	16	
		lesometshela



16 ge e hlaela ka 1 e ba bokae?

16 ge e oketšega ka 1 e ba bokae?



16 ge e hlaela ka 1 e ba bokae?

16 ge e hlaela ka 2 ke bokae?

16 ge e oketšega ka 1 e ba bokae?

16 ge e oketšega ka 2 e ba bokae?



Ngwala dinomoro tše di tlogetšwego.


10	9		7	6		4	3		1



Teacher: _____

Sign: _____

Date: _____




Nomoro ye: 17

Poeletšo:

Ithute go ngwala leina la nomoro gomme o feleletše patrone.

8

seswai



Nyalanya diswantšho.




Latela dinomoro.



<table border="1"> <tr> <td>10</td> <td>7</td> </tr> </table>	10	7
10	7	
17		

17		
<table border="1"> <tr> <td>10</td> <td>7</td> </tr> </table>	10	7
10	7	

17	17	17	17
lesomešupa			
17	17	17	17
lesomešupa			



Feleletša mothalo palo.





Thala dilo tše 17.

Bjale di thale ka mokgwa wo o fapanego.



Ke nomoro efe ye e tlogo ka morago ga:

16	17	
24	25	
17	18	



Feleletša lenaneo. Mothalo wo mongwe le wo mongwe o na le seswantšho, nomoro le leina la nomoro yeo.

	17	
		lesomešupa



Lesomešupa ge le fokotšwa ka tee e ba bokae?	
Lesomešupa ge le fokotšwa ka 2 e ba bokae?	
Lesomešupa ge le oketšwa ka tee e ba bokae?	
Lesomešupa ge le oketšwa ka pedi e ba bokae?	



Ngwala nomoro ye e tlogetšwego.

Tše gape di bitšwa dinomoro tša go se lekanele.

	2		4		6		8		10
	12		14		16		18		20




Teacher: _____

Sign: _____

Date: _____

99



Nomoro ye: 18


Kotara ya 4

Poeletšo:

Ithute go ngwala leina la nomoro gomme o feleletše patrone.

9



senyane



Nyalanya diswantšho.




Latela dinomoro.





10
8

18



18



10
8

18 18 18 18


lesomeseswai

18 18 18 18

lesomeseswai



Feleletša mothalo palo.



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





Thala dilo tše
lesomeseswai.

Bjale di thale ka
mokgwa wo o fapanego.



Ke nomoro efe ye e
tlogo ka morago ga:

8	9	
33	34	
0	1	



Feleletša lenaneo.
Mothalo wo
mongwe le wo
mongwe o na
le seswantšho,
nomoro le lentšu
la nomoro yeo.

	18	
		lesomeseswai



18 ge e fokotšwa ka tee e ba bokae?	
18 ge e fokotšwa ka pedi e ba bokae?	
18 ge e oketšwa ka tee e ba bokae?	
18 ge e oketšwa ka pedi e ba bokae?	



Ngwala nomoro ye e tlogetšwego.


1	2		4	5	6	7		9	10
11		13	14	15		17	18		20



Teacher:
Sign:
Date:



100



Nomoro ye: 19


Kotara ya 4

Poeletšo:

Ithute go ngwala leina la nomoro gomme o feleletše patrone.

10



lesome




Nyalanya diswantšho.



Latela dinomoro.




19 19 19 19



19

lesomesenyane

10 9



19 19 19 19

19




lesomesenyane



10 9



Dira sediko go dipheta tše 19 fela.



Go šetše tše kae? _____



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





Thala dilo tše 19.

Bjale di thale ka mokgwa wo o fapanego.



Ke nomoro efe ye e tlogo gare?

14		16
35		37
8		10



Feleletša lenaneo. Mothalo wo mongwe le wo mongwe o na le seswantšho, nomoro le leina la nomoro yeo.

		19
		lesomesenyane



Lesomesenyane ge le fokotšwa ka tee e ba bokae?

Lesomesenyane ge le fokotšwa ka pedi e ba bokae?

Lesomesenyane ge le oketšwa ka tee e ba bokae?

Lesomesenyane ge le oketšwa ka pedi e ba bokae?



Ngwala nomoro ye e tlogetšwego.


Tše gape di bitšwa dinomoro tekanela.

I		3		5		7		9	
II		13		15		17		19	



Teacher:
Sign:

Date:



Nomoro ye: 20

Kotara ya 4



Nyalanya diswantšho.



Latela dinomoro.

20 20 20 20

masomepedi

20 20 20 20

masomepedi



Dira sediko go dipheta tše 19 fela.

Go šetše tše kae? ____

Go šetše tše kae? ____



Feletša lenaneo. Mothalo wo mongwe le wo mongwe o na le seswantšho, nomoro le leina la nomoro yeo.

	20	masomepedi
		masomepedi
20		



20 ge le fokotšwa ka tee e ba bokae? _____

20 ge le oketšwa ka tee e ba bokae? _____



Kopanya
nomoro le leina
la yona.

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14

- nne
- šupa
- senyane
- tharo
- lesometee
- lesomepedi
- tee
- pedi
- seswai
- lefela
- hlano
- tshela
- lesometharo
- lesome
- lesomenne



Ngwala nomoro ye e
tlogetšwego.

Pele ga		Morago ga
16	17	
	12	
	14	
	9	10
	6	





Šomiša mantšu a: nnyane le
kgolo, go feleletša tše:

35 ke ye _____ go 38
79 ke ye _____ go 65



Teacher:
Sign:
Date:





Go hlakantšha

Kotara ya 4



Dira sediko go nomoro ye kgolo kudu polokong ye nngwe le ye nngwe.

3	5	15	11	20	8
8	7	12	6	17	18



Hlakantšha tše di latelago.
Thoma ka go bea nomoro ye kgolo go feta, pele.

$1 + 1 + 5 =$	$5 + 1 + 1 =$
$6 + 2 + 10 =$	
$3 + 4 + 2 =$	
$2 + 6 + 3 =$	
$1 + 10 + 2 =$	



Hlakantšha dipoloko.

 $10 + 2 + 3 = 15$ $10 + 5 = 15$	 	
--	----------	----------



Ngwala lefokopalo la tše di latelago:

------	------	------





Ngwala lefokopalo la ye nngwe le ye nngwe ya tše di latelago:

 $8 + 4 = 12$ $10 + 2 = 12$	 	




Ngwala dinomoro tše di tlogetšwego.

	+	14	=	17
9	+		=	20
12	+	8	=	
15	+		=	20
	+	6	=	13
14	+	3	=	0



Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____



Go ntšha

Kotara ya 4



Ngwala karabo.

17		<input type="text"/>
19		<input type="text"/>
14		<input type="text"/>
12		<input type="text"/>



Ngwala lefokopalo.

<input type="text"/>					



Ngwala lefokopalo.

<input type="text"/>					



Ngwala karabo.

18		<input type="text"/>
7		<input type="text"/>
15		<input type="text"/>
9		<input type="text"/>



Feleletša dipalo ka go šomiša dithalwa.

	$16 - \square = \square$
	$\square = 11$

	$10 + \square = \square$
--	--------------------------





Ntšha dipoloko.

 $(10 + 3) - 2 =$ $13 - 2 =$	 	
------------------------------------	----------	----------



Ngwala dikarabo tša tše di latelago:

$11 + 7 = \square$	$11 + 7 = \square$
$11 + 4 + \square = \square$	$11 + 5 + \square = \square$
$19 - 7 = \square$	$17 - 9 = \square$
$19 - (5 + \square) = \square$	$17 - (7 + \square) = \square$




Feleletša tše di latelago:


5 gabedi ke <input type="text"/>	3 gabedi ke <input type="text"/>	4 gabedi ke <input type="text"/>
7 gabedi ke <input type="text"/>	2 gabedi ke <input type="text"/>	8 gabedi ke <input type="text"/>
10 gabedi ke <input type="text"/>	9 gabedi ke <input type="text"/>	1 gabedi ke <input type="text"/>



Ngwala dikarabo tša tše di latelago:

$9 + 9 - 1 =$		goba	$9 \text{ gabedi ntšha } 1 \text{ ke} =$	
		goba	$5 \text{ gabedi ntšha } 1 =$	
$4 + 4 - 1 =$		goba		





Go hlakantšha le go ntšha



Bala gore ke dikatse tše kae tšeo di dutšego letšatšing. Bošego tše dingwe tša tšona di a tloga tša yo robala ka morago ga lebotu. Humana gore ke tše kae tše di lego ka morago ga lebotu gomme o ngwale palo yeo.

$$3 + \square = 8$$

$$4 + \square = \square$$


Rarolla tše di latelago.
O ka thala seswantšho gore se go thuše.



Boati o be a e na le dinamune tše 4. Peter a mo fa dinamune tše 13.
Na, bjale o na le dinamune tše kae ge di hlakane?


Motswaledi o na le dikrayone tše 5. Anne o na le diphensele tše 8.
Ke mang yo a nago le dikrayone tša palo ya tlase?






Šomiša mothalopalo go dira dipalo tše di latelago:


Thati o na le dimabolo tše 6 tše talamorogo le tše 9 tše talalerata.
O na le dimabolo tše kae?



Phuki o na le dimabolo tše 16. Tše seswai ke tše talamorogo gomme tše dingwe ka moka ke tše talalerata. Phuki o na le dimabolo tše kae tše talalerata?



Thati o na le dipanana tše 19. Reabetšwe o na le dipanana tše 10.
Thati o na le dipanana tša go feta tša Reabetšwe ka tše kae?



Dinomoro tše di lego gare ga 25 le 30 ke dife?


Dira sediko go nomoro ye e fetago 76 ka 1.



Dira sediko go nomoro ye e fetago 76 ka 2.



Teacher:
Sign:
Date:



Dipalotatelano

Kotara ya 4




Ke mang yo a feditšego lebelo mo phadišanong?
Ngwala maemo ka tlase ga diswantšho.

Mogoroši	Tumišo	Motswaledi	Peter	Ann
<input type="text"/>	2	3	<input type="text"/>	<input type="text"/>



Ba thale ba le godimo ga sethala.



Ke mang yo a hweditšego gauta? _____

Ke mang yo a hweditšego silibera? _____




Thala lenti la dipheta go ya ka mo go latelago.


- Pheta ya mathomo ke ye talalerata.
- Pheta ya bobedi ke ye khubedu.
- Pheta ya boraro ke ye talamorogo.
- Pheta ya bone ke ye serolane.
- Pheta ya bohano ke ye talalerata.
- Pheta ya boselela ke ye khubedu.
- Pheta ya bošupa ke ye talamorogo.
- Pheta ya bošeswai ke ye serolane.
- Pheta ya bosenyane ke ye talalerata.
- Pheta ya bolesome ke ye khubedu.

Lenti la ka la dipheta.





Lebelela tatelano ya dibopego.
Kopisa dibopego maemong a tšona a maleba mo lenaneong.
Re go diretše ya mathomo.




Ke sebopego sefe seo se lego sa:

bone		bošupa	
bohlano		bosenyane	
bobedi		mafelelo	
boraro		botshelela	



Dira tše di latelago:



Khalara sediko sa mathomo ka bohudedu.



Khalarasediko sa bohlano ka bošerolane.



Khalara sediko sa boseswai ka botalalerata.




Thala mothalo palo wa botelele bjo: 10 go fihla go 20.
Dira sediko nomorong ya boraro le ya boseswai.



Teacher: _____

Sign: _____


Date: _____







Dilo le dibopego

Poeletšo:

Poeletšo: Feleletša patrone.



Hwetša diswantšho tše pedi tša bolo le tše pedi tša lepokisi ka kuranteng goba ka kgatšobakeng gomme o di mamaretše mo tlase.



Thala sediko se setalalerata go dikologa dilo ka moka tšeo di ka thelelago.
Thala sekwere se sehubedu go dikologa dilo ka moka tšeo di ka pshikologago.






Latela dibopego gomme o di bale.

lepokisi

bolo




Bala dikhutlotharo ka moka ka morago o ngwale nomoro.



Karabo:



Latela dibopego gomme o di bale.



Didiko




Dikwere



Teacher:

Sign:

Date:



Tšhelete

Kotara ya 4




O ka nyalanya dikhoine dife?



Swaya dikhoine le tšhelete ya pampiri polokong ye nngwe le ye nngwe tše di tlogo go go fa tše di latelago:

RIO		
R20		
R15		





Ntšha R2.

		
$R12 - R2 = R10$	<input type="text"/>	<input type="text"/>




Ntšha R5.

		
$R15 - R5 = R10$	<input type="text"/>	<input type="text"/>



O ka thala ditlhakanyi tše kae tša go fapana ka R20?
Re go diretše ya mathomo.





Dira sediko go dikologa khoine motalong wo mongwe le wo mongwe yeo o ka e rekago go feta tše dingwe.


			
			
			



Teacher: _____

Sign: _____

Date: _____




Tšhelete go ya pele


Kotara ya 4



Ngwala karabo.



Ngwala karabo.



Ngwala karabo.

$R10 + R1 =$	
$R10 + R2 =$	
$R10 + R3 =$	
$R10 + R4 =$	
$R10 + R5 =$	



Ye ntši ke efe? Dira sediko go karabo ya gago.

5c goba R5
20c goba R20
R1 goba 50c
R2 goba R1
20c goba 50c



Hlakantšha dinomoro ka go ya ka mathoko le ka go ya fase gomme o ngwale dikarabo.

R2	R4	R9	=
R7	R3	R5	=
R6	R8	R1	=
=	=	=	=





Lebelela mehlala gomme o feleletše tše di šetšego.

RI7	=	RIO	+	R7
RI6	=		+	
RI5	=		+	
RI4	=		+	
RI3	=		+	
RI2	=		+	



Oratilwe o rekile borotho ka R8. O ntšhitše RIO ya pampiri ge a bo lefela. O boetšwe ke tšhentšhi ya bokae?

Potšišo e reng?

Ngwala dinomoro.

Ngwala palo gomme o nyake karabo ya yona.



MmagoBoati o rekile kuane ka RI9. Ge a e lefela o ntšhitše di RIO tše pedi tša pampiri. O boetšwe ke tšhentšhi ya bokae?

Potšišo e reng?

Ngwala dinomoro.

Ngwala palo gomme o nyake karabo ya yona.



Letšatši la matswalo a Judy le bile ka Lamorena. O hweditše R5 go tšwa go ngwana wa gabo wa mosetsana, R2 go tšwa go kgaetšedi ya gagwe, le RIO go tšwa go motswala wa gagwe. O hweditše bokae ge e hlakana?

Potšišo e reng?


Ngwala dinomoro.

Ngwala palo gomme o nyake karabo ya yona.



Teacher:
Sign:
Date:

















Dibopego tša mahlakorepedi (2-D)

Kotara ya 4















Swaya sebopego se sennyane go feta polokong ye nngwe le ye nngwe.




Swaya sebopego se segolo kudu polokong ye nngwe le ye nngwe.






Khalara dibopego ka moka ka tsela ye:

- dikwere botalalerata
- dikhutlotharo bohubedu
- didiko botalamorogo









Dira seswantšho ka go šomiša dibopego. Re thomile seswantšho se sengwe le se sengwe ka dibopego tše pedi.

		
---	---	---






Thala dibopego tše di lego ka go kriti.
Šomiša dikwere tše nnyane gore di go thuše.



Teacher:
Sign:
Date:





Dibopego tša mahlakorepedi(2-D) – mahlakore a a lego thwi le a dikgokolo



Latela dibopego tše di latelago.

 khutlotharo	 sediko	 sekwere
 sediko	 khutlotharo	 sekwere



Swaya go bontšha ge eba mathoko ke a a lego thwi goba ke a dikgokolo.

 mathoko a dikgokolo <input type="checkbox"/> mathoko a a lego thwi <input type="checkbox"/>	 mathoko a dikgokolo <input type="checkbox"/> mathoko a a lego thwi <input type="checkbox"/>	 mathoko a dikgokolo <input type="checkbox"/> mathoko a a lego thwi <input type="checkbox"/>
--	--	--



Thala sebopego se se nago le:

mathoko a a lego thwi	mathoko a dikgokolo
-----------------------	---------------------



Bala palo ya didiko, dikwere le dikhutlotharo.

sediko

sekwere

khutlotharo




Hwetsa seswantšho ka go kgatišobaka, se se itšego, se se nago le:

mathoko a dikgokolo

mathoko a a lego thwi



Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____









Dibopego tša mahlakorepedi(2-D) gape




Bolelang maina a dibopego tše di latelago:

Kotara ya 4

		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>









Thala seswantšho ka bowena, o šomiša didiko, dikhutlotharo le dikwere fela.





Thala seripagare se sengwe sa sebopego se sengwe le se sengwe. Šomiša dikwere tše nnyane gore di go thuše.




Ka moka di na le mahlakore ao a lego thwi le ao a lego kgokolo .



Teacher: _____

Sign: _____

Date: _____



Dihlopha tša di-5 go fihla go 20

Kotara ya 4



Thala didiko go dira dihlopha tša di-5.
O na le dihlopha tše kae tša di-5?


Sehlopha se sa di-5



Dihlopha tše tša di-5



Dihlopha tše tša di-5



Dihlopha tše tša di-5



Bala palo ya menwana. Ngwala karabo ya gago.



$5 + 5 + 5 =$




$5 + 5 + 5 + 5 =$



$5 + 5 + 5 + 5 + 5 =$



$5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 =$





Ngwala lefokopalo la ye nngwe le ye nngwe ya tše di latelago:

[]

[]

[]

[]



Araba dipotšišo.



O bona dikhoine tše kae tša di-5?

Ngwala karabo ka tsela ya lefokopalo:

[]




Ngwala dinomoro tše di tlogetšwego.

1	2	3	4		6	7	8	9	
11	12	13	14		16	17	18	19	



Teacher:
Sign:
Date:



Di-5: go hlakantšha mo go bušeletšwago go fihla go 20



Dira dihlopha tša di-5 gomme o ngwale lefokopalo.



Thala dihlopha tša dibopego go laetša lefokopalo.


$$5 + 5 + 5 = \square$$

$$5 + 5 + 5 + 5 = \square$$








Ngwala lefokopalo la ye nngwe le ye nngwe ya tše di latelago:



 $5 + 5 = \square$









O bala dinomoro tše hlano gaka? _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20



Go na le diatla tše 3 mo lefastereng. Go na le menwana ye mekae mo lefastereng? Thala seswantšho gomme o ngwale lefokopalo.




Teacher: _____

Sign: _____

Date: _____





Go abagana go fihla go 20

Kotara ya 4



Abaganya malekere gare ga bagwera ba bahlano.
Yo mongwe le yo mongwe o tla hwetša malekere a makae?

Mogwera yo mongwe le yo mongwe o tla hwetša malekere a:

Mogwera yo mongwe le yo mongwe o tla hwetša malekere a:

Mogwera yo mongwe le yo mongwe o tla hwetša malekere a:

Mogwera yo mongwe le yo mongwe o tla hwetša malekere a:




Khalara dikatišanetšwa tša hlano.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20



Ngwala dinomoro tše di tlogetšwego.





Dira seswantšho go laetša tše di latelago.
Na go na le dibaledi tše di šetšego?

Abaganya dibaledi tše 10 gare ga bana ba bahlano.

Go šetše dibaledi tše

Abaganya dibaledi tše 6 gare ga bana ba bahlano.

Go šetše dibaledi tše

Abaganya dibaledi tše 11 gare ga bana ba bahlano.

Go šetše dibaledi tše

Abaganya dibaledi tše 16 gare ga bana ba bahlano.

Go šetše dibaledi tše



Ngwala lefokopalo la ye nngwe le ye nngwe ya tše di latelago:



$5 + 5 =$










Teacher:
Sign:
Date:



Dipatrone tša dinomoro – di-5 go fihla go 100




Feleletša patrone ka go khalara dikatišanetšwa tša hlano (5).

71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100




Thala dihulahupu go laetša tše di latelago:


86, 88, 90



70, 75, 80



55, 60, 65, 70



Šomiša tšhupanako go bontšha go
bala metsotso ka di-5.






0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10






Bea dinomoro tša go tšwa go sesegwa sa 2 mafelong ao go ona dinomoro di tlogetšwego, mo methalopalong ye. Gape, feleletša dihulahupu.



Teacher:
Sign:
Date:



Kemo le ponagalo

Kotara ya 4



Nyalanya bokapele le bomorago bja phoofolo ye nngwe le ye nngwe.

Pele




Morago



Dira sediko mosebeng wo o swanago le wa kholomo ya nngwele mothalong wo mongwe le wo mongwe.

↑	→	←	↑	↓
↓	↑	↓	→	←
←	→	←	↑	↓
→	↑	←	↓	→






Khalara ponagalo ya maleba.



Ponagalo ya ka godimo

Ponagalo ya ka thoko


Ponagalo ya ka pele



Ponagalo ya ka godimo

Ponagalo ya ka thoko

Ponagalo ya ka pele



Ponagalo ya ka morago

Ponagalo ya ka thoko

Ponagalo ya ka pele




Katse e kae?
Khalara karabo ya maleba.



ka morago

ka pele

kgauswi le



ka morago

ka pele

kgauswi le




ka morago

ka pele

kgauswi le




Lebelela diswantšho
tša mohlare.
Khalara karolo ya
godimo ya mohlare.



Teacher:
Sign:
Date:





Dihlopha tša di - 2 go fihla go 20

Kotara ya 4



Dira dihlopha tša di - 2. Ngwala gore go na le dihlopha tše kae.

	<input type="text"/>
--	----------------------

	<input type="text"/>
--	----------------------

	<input type="text"/>
--	----------------------


	<input type="text"/>
--	----------------------

	<input type="text"/>
--	----------------------

	<input type="text"/>
--	----------------------



Dira dihlopha tša di - 2. Thala di - 2. Thala dihlopha.





Araba dipotšišo.



Go na le dinonyana tše kae?

O ka kgona go dira dihlopha tše kae tša di-2?

Ngwala lefokopalo.



Thala didiko go dira tše di latelago.

Dihlopha tše 7 tša di-2

Dihlopha tše 8 tša di-2

Dihlopha tše 9 tša di-2


Dihlopha tše 10 tša di-2



Ngwala lefokopalo la tše di latelago.



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____




Di-2, go hlakantšha mo go bušeletšwago go fihla go 20




Go na le maoto a makae karateng ye nngwe le ye nngwe?
Ngwala karabo ka tlase ga karata ye nngwe le ye nngwe.











Thala dibopegog tša tše di latelago:

$$2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 14$$



$$2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = \square$$


$$2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = \square$$

$$2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = \square$$








Ngwala lefokopalo la tše di latelago:



 $2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 =$









Khalara dikatišanetšwa tša pedi.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20




Ke na le sephuthana sa malekere a 2 ka go se sengwe le se sengwe.
Ke na le malekere a makae? Thala seswantšho gomme o ngwale lefokopalo.

Ke na le malekere a .



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____



Dipatrone tša dinomoro – di-2 go fihla go 100

Kotara ya 4




Feleletša patrone ka go khalara dinomoro.

61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100




Thala dihulahupu go laetša tše di latelago:


54, 56, 58




64, 66, 68



74, 76, 78



94, 96, 98





Ngwala dinomoro tše di tlogetšwego. Khalara patrone: 2, 4 ...

I		3				7			10
II						17			20



Feleletša mothalo palo.






Sega dinomoro go tšwa go Sesegwa sa 2 gomme o di bee godimo ga methalopalo moo dinomoro di tlogetšwego. Gape feleletša dihulahupu.


Four vertical number lines for counting practice. Each line has 10 boxes. Red dashed arrows indicate the direction of counting (up and down).

60	61		63	65		67		69	
70	71		73	75		77		79	
80	81		83	85		87		89	
90	91		93	95		97		99	



Teacher:
Sign:
Date:






Dipatrone tša dinomoro – di-2 go fihla go 100





Na o kgona go bona dipatrone tša di-2?



Khalara dipoloko go laetša dihlopha tša di-2.
Bala gore go na le dihlopha tše kae.




4







Nyalanya dihlopha tša di-2 le lefokopalo ka go thala mothalo.




$$2 + 2 + 2 + 2 = 8$$



$$2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 14$$




$$2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 20$$



$$2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 16$$



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____






Boima




Kotara ya 4





Ngwala gore go na le dipoloko tše kae ka go setšhelo se sengwe le se sengwe.
Dira sediko go setšhelo seo se lego boima kudu.



Ngwala gore go na le dipoloko tše kae ka go setšhelo se sengwe le se sengwe.
Dira sediko go setšhelo seo se lego bofefe kudu.




Bala gore go na le dipoloko tše kae.
Ka morago ngwala gore go tlo nyakega dipoloko tša tlaleletšo tše kae.





Thala selo se se lego boima kudu goba se se lego bofelo kudu go feta ka dipolokong.



Šomiša dilo tše 5 tše di lego godimo ga teske ya gago. Sa mathomo akanya gore se kala bokae ka morago o se kale mo sekaleng go bona ge eba kakanyo ya gago e be e nepagetše.


Thala selo	Akanya	Boima	Phapano
	dipoloko tše ___	dipoloko tše ___	___ - ___ = ___



Teacher: _____

Sign: _____

Date: _____



Pedifatša

Kotara ya 4



Araba tše di latelago:

Go na le dikwere tše kae?

Bjale go na le tše kae?

Re re 12 gabedi ke 24.

Go na le maoto a makae?

Bjale go na le maoto a makae?

Re re 6 gabedi ke

Go na le mehwidinyane ye mekae?

Bjale, go na le mehwidinyane ye mekae?

Re re 10 gabedi ke

Go na le matsšatši a makae mo bekeng?

Lam	Moš	Lbb	Lbr	Lbn	Lbh	Mok

Go na le matsšatši a makae mo dibekeng tše pedi?

Lam	Moš	Lbb	Lbr	Lbn	Lbh	Mok

Re re 7 gabedi ke

Go na le dikrayone tše kae?

Bjale, go na le dikrayone tše kae?

Re re 8 gabedi ke





Ngwala karabo.

4 gabedi ke	=	8
10 gabedi ke	=	
11 gabedi ke	=	
2 gabedi ke	=	
6 gabedi ke	=	



Ngwala karabo.

pedi gabedi ke	nne
tharo gabedi ke	
nne gabedi ke	
hlano gabedi ke	
tshela gabedi ke	
šupa gabedi ke	




Feleletša lenaneo.

$9 + 9 + 1 =$	<input type="text"/>	goba	$9 \text{ gabedi} + 1 =$	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	goba	$8 \text{ gabedi} + 1 =$	<input type="text"/>
$10 + 10 + 1 =$	<input type="text"/>	goba		<input type="text"/>
$7 + 7 + 1 =$	<input type="text"/>	goba	$7 \text{ gabedi} + 1 =$	<input type="text"/>



Teacher:
Sign:
Date:




Go ripa gare




Araba tše di latelago:

Kotara ya 4

Go na le dikwere tše kae?



Bjale go na le tše kae?



Re re seripagare sa 24 ke 12.

Go na le maoto a makae?




Bjale go na le maoto a makae?



Re re seripagare sa 12 ke

Go na le mehwidinyane ye mekae?



Bjale go na le mehwidinyane ye mekae?



Re re seripagare sa 20 ke

Go na le matsšatši a makae mo dibekeng tše 2?

Lam	Moš	Lbb	Lbr	Lbn	Lbh	Mok	Lam	Moš	Lbb	Lbr	Lbn	Lbh	Mok

Go na le matsšatši a makae mo bekeng e tee?

Lam	Moš	Lbb	Lbr	Lbn	Lbh	Mok

Re re seripagare sa 14 ke 12.

Go na le dikrayone tše kae?



Bjale go na le dikrayone tše kae?



Re re seripagare sa 16 ke





Ngwala karabo.

Seripagare sa 8 ke	=	4
Seripagare sa 10 ke	=	
Seripagare sa 6 ke	=	
Seripagare sa 12 ke	=	
Seripagare sa 14 ke	=	



Ngwala karabo.

Seripagare sa nne ke	pedi
Seripagare sa tshela ke	
Seripagare sa pedi ke	
Seripagare sa seswai ke	
Seripagare sa lesome ke	



Ngwala karabo.

Seripagare sa 10 ke	5
Seripagare sa 12 ke	
Seripagare sa 14 ke	
Seripagare sa 16 ke	
Seripagare sa 18 ke	




Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____



Difiwa



Bala gore go na le diboego tša go fapana tše kae, ka morago o arabe dipotšišo.



1. Go na le dikwere tše kae  ?

2. Go na le dikhutlotharo tše kae  ?

3. Go na le dikhutlonnethwi tše kae  ?

4. Go na le didiko tše kae  ?



Dienywa tše di kgethilwe ke bagwera ba gago ba 20.
Hlopha dienywa gomme o dire sethalwa sa dienywa tše o di hlophilego godimo ga kerafo ya diswantšho ka morago o arabe dipotšišo tše di latelago.

Seenywa sa rena sa mmamoratwa ke sefe?

Senotlelo =




Seteroberi	Apola	Pšhere	Panana	Namune

Ke bana ba bakae bao ba ratago diseteroberi?	
Ke bana ba bakae bao ba ratago diapola?	
Ke bana ba bakae bao ba ratago dipšhere?	
Ke bana ba bakae bao ba ratago dipanana?	
Ke bana ba bakae bao ba ratago dinamune?	
Ke seenywa sefe seo bana ba se ratago go feta?	
Ke seenywa sefe seo bana ba sa se ratego go feta?	



Teacher:
Sign:
Date:





Difiwa gape

Kotara ya 4



Bana ka phapošingborutelo ba na le dibapadišwa tše di latelago.
Ba na le mehuta ye mekae ya mohuta wo mongwe le wo mongwe?



Feleletša lenaneo le.


Sebapadišwa	Nomoro
Dipopo	
Ditraka	
Dithedibere	
Diroboto	



Feleletša kerafo ya diswantšho ka go thala palo ya maleba ya diswantšho tša mothophatana go mohuta wo mongwe le wo mongwe wa sebakadišwa.

Dibapadišwa tše re nago le tšona

Senotlelo =



Dipopo	Ditraka	Dithedibere	Diroboto




Araba dipotsišo. Lebelela kerafo ya diswantšho gore e go thuše.

Ke bana ba bakae bao ba nago le popo?	
Ke bana ba bakae bao ba nago le traka?	
Ke bana ba bakae bao ba nago le thedibere?	
Ke bana ba bakae bao ba nago le roboto?	
Ke sebakadišwa sefe seo se ratwago go feta?	
Ke sebakadišwa sefe seo se ratwago gannyane go feta?	



Teacher:
Sign:
Date:




Boteng


Kotara ya 4




Na re meta bjang diela? Thala mothala go nyalanya selo le sedirišwa seo se dirišwago ge se elwa.



Swaya setšhelo seo se tla swarago se sennyane go feta.



Swaya setšhelo seo se tla swarago se sentši go feta.



Na ditšhelo di tletše goba ga di na selo?







O swanetše go ba le dikomiki tše hlano gore o tlatše jeke.

O swanetše go ba le dikomiki tše kae gape gore o tlatše dijeke tše pedi gape?

E thale.




Khalara bokaalo bja maleba bja seela.



Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____





Dipatrone tša geometri

Kotara ya 4



Feleletša dipatrone.

▲	▲	●	▲	▲	●			
---	---	---	---	---	---	--	--	--

▼	▼	■	■					▼	▼	■	■
---	---	---	---	--	--	--	--	---	---	---	---

▼	▼	●	●	▼	▼	●	●				
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

▲	▲			▲	▲	■	■			■	■
---	---	--	--	---	---	---	---	--	--	---	---


A	B	C	D	A	B	C	D				
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

A	B	B	A	B	B		B	B	A		
---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	--	--

A	B	C	A	B	C				A	B	C
---	---	---	---	---	---	--	--	--	---	---	---





A	D	A	D	A	D			A	D		
---	---	---	---	---	---	--	--	---	---	--	--

●	●	●	●		●	●	●	●	●	■
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---






Oketša dipatrone.



Itirele dipatrone tša gago ka go šomiša didiko, dikwere le dikhutlotharo.



Teacher:
Sign:
Date:




Go lekana/Go swana






Kotara ya 4



Thala mothalo wa go lekana wa go arola seswantšho ka diripagare tše pedi tša go lekana. Khalara seripagare se tee sa seswantšho se sengwe le se sengwe.



Kopisa dibopego, ka morago o thale mothalo wa go lekana.





Feleletša seswantšho ka go thala seswantšho sa go swana swani le seripagare sela se sengwe.




Thala seripagare se sengwe sela sa sebopego.

--	--	--	--


Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____

Dikgakollothuto



A large white rectangular area with a vertical red margin line on the left and horizontal blue lines for writing.

Dikgakollothuto



A large rectangular area with a light blue background, containing a vertical red margin line on the left and horizontal blue lines for writing.







Dikgakollothuto



A large white rectangular area with a vertical red margin line on the left and horizontal blue lines for writing.

Cut-out 1

Worksheet 79





Cut out cards 2

Worksheet 83

45	50	40	40	30	35
----	----	----	----	----	----

Worksheet 84

70	65	75	80	70	60
----	----	----	----	----	----

Worksheet 93

34	46	40	44	36	50	32		
42	48	38						
62	74	66	68	64	76	80	72	78

Worksheet 115

72	78	82	84	86	74	80
76	88	90				

Worksheet 119

62	72	64	74	86	66	78	80	68
82	94	86	90	84	96	100		
92	98	88						

